



SEE MORE JESUS · WANTTOSEEMORE.COM

Bibela e Reng ka Bomodimo? — Motheo · Ditemana tsa KJV tse di nang le Dinomoro tsa ga Strong

THE FOUNDATION · THE ORIGINAL STUDY, SET IN THE ANCIENT ORDER

Bomodimo — Thuto e e Tlhomameng ya Baebele

LEFOKO LA MATSENO

Utlwa jaanong kwa bomodimo bo simologang teng. Ga bo simologe mo go wena; bo simologa mo mpheng ya Modimo. Nonofo ya One ya bomodimo e re file dilo tsotlhe tse di amanang le botshelo le bomodimo — lefoko la Segerika ke eusebeia (G2150, godliness), boitshepo, botshelo jo bo itumedisang Modimo. Ditsholofetso tse dikgolo le tse di tlhwatlhwakgolo di file, gore re nne le seabe mo tlhologong ya bomodimo; lefoko ke koinonos (G2844, partakers) — mongwe yo o abelanang, mongwe yo o kopanetseng le mongwe. Mme ela tlhoko lefoko le le latelang mpho eo: DIRA KA TLHOAFALO YOTLHE, OKETSA. Go na le seyalemowa fa. Tumelo e eme kwa pele; morago ga moo boitshwaro jo bo siameng, kitso, boikgapo, bopelotelele — le mo bopelotelele, bomodimo; le kwa godimo ga bomodimo, boratano jwa bokgaitisadi le lorato. Kgato nngwe le nngwe ke mpho ya Modimo, mme ga go na kgato e okelediwang kwa ntle ga tlhoafalo. Mpho e tshwanetse go dirisiwa. Mme e file eng? Gore Modimo a galalediwe. Lefoko la kgalalelo ke doxa (G1391, glory) — kgalalelo e e bonalang sentle, kgalalelo e e BONWANG: lesedi le phatsimang fa pele ga batho, ditiro tse di molemo tse di bonwang, thobo e ntsi e ungiwiwa, mmele le moya, ka bobedi jwa One. Jaanong utlwa diphelelo tse pedi. Fa dilo tse di le mo go wena mme di atafala, ga o na go nna lefela le fa go se na dithobo. Fa o tlhoka tsone, o fufetse, mme o lebetse gore o tlhatswitswe. Ka jalo dira gore pitso ya gago le tlhopho ya gago di nne tsa boammaaruri; dira dilo tse, mme ga o kitla o kolobega. Mme ela tlhoko: batho ba bosula ba tsenye ka setlhomo, ba sa lemogiwe — ditlhare tse di se nang dithofo, tse di sule gabedi. Mme Kgosi e buile jaana ka bophepafalo: ba bantsi ba biditswe, mme go tlhophiwa ba se kae. Motho o tsene mo lenyalong a se na seaparo, mme o kgweeditse kwa ntle; ba bantsi ba tlile go batla go tsena, mme ba tlile go reteletswa. Aborahame o ne a biditswe, mme a utlwa, a tswa, a sa itse kwa a yang teng. Ka jalo dira gore go nne tota — mme bokhutlo jwa ba ba biditsweng ke moletlo, moletlo wa lenyalo la Kwana. Batla o senke.

DIPOTSO TSE THARO TSE THUTO E DI ARABANG:

1. Bomodimo bo tswa kae, mme bo okelediwa jang mo tumelong ya gago?
2. Go diragalang mo motho yo o nang le dilo tse, le mo motho yo o se nang natso?
3. Bopiwa jwa gago le tlhopho ya gago di dirwa go nna tlhomamisitswe jang, mme bokhutlo jwa ba ba di dirang tlhomamisitswe bo tsholetsa mo go bo bo eng?

MAFOKO A BOTLHOKWA A SEGERIKA

“boitshepo” — G2150 eusebeia — boitshepho, bomodimo

dilo tsothle tse di amanang le botshelo le boleng jwa bomodimo

“batsayakarolo” — G2844 koinonos — motsayakarolo, mmoledi, motsala, motho yo o abalanang le ba bangwe

batsalani ba tlholego ya bomodimo

“kgalalelo” — G1391 doxa — kgalalelo e le tlhalosetso e e bonalang sentle, seriti, tlotlo, pako, kobamelo o nonofile mo tumelong, a naya Modimo kgalalelo

“Tlhophilwe” — G1588 eklektos — mmagolwa, mmatlhophilwe, mmatlhophiwa

setshaba se se tlhophilweng; ba bantsi ba biditswe, mme ba se kae ba tlhophilwe

“sa boleng” — G765 asebes — lefifi, botlhoka poifo Modimo, boleo

batho ba ba sa boifeng Modimo ba ne ba tsene ka sephiri

(Megopolo ya me a bosi — baya lefoko la ntlha go bapa le la bofelo: eusebeia (G2150, bomodimo) le asebes (G765, boikepo). Motho yo o sa boifang Modimo ga a ke a nne moeng mo lefokong bomodimo; ke lefoko leo le laletsweng. Ka jalo Jude o ba tshwaya ka go itatola ga bone: BA ITATOLA Morena Modimo o esi. Bomodimo le boikepo ke selekanyo se sengwe — se sengwe se tletse, se sengwe se se na sepe.)

DIKGANG TSA BOTLHOKWA TSA SEHEBERU

“bontsha” — H7200 raah — go bona, go bonala, go bontsha

Ke ya go ke tla go bontshang lone

(Dikakanyo tsa me tsa botho — thuto e, e eme mo bogolong jotlhe mo Segerika sa Petere; Sehebera fano ke lefoko le lengwe fela mo pitsong e nngwe. Modimo o boleletse Aberame, naga e ke tla go E BONTSHANG — raah (H7200, go bona) — mme a bo a ise a mmontshe sepe. Aberahame a tsamaya, a sa itse kwa a yang teng. Go tsamaya go tla pele, go bona go tla morago: monna yo o bidiwang o tsamaya ka tumelo, e seng ka go bona.)

SEMPA SA MASIMOLOLO

II Petere 1:3 Gonne fa o mo itse thata, o tlaa go naya ka nonofo ya gagwe, sengwe le sengwe se o se batlang go tshela botshelo jwa boammaaruri: O tlhakanela le rona le eleng kgalalelo le tshiamo ya gagwe. **[G2150 eusebeia ■]**

GONNE FA O MO ITSE THATA, O TLA GO NAYA KA NONOFO YA GAGWE, SENGWE LE SENGWE SE O SE BATLANG GO TSHELA BOTSHELO JWA BOAMMAARURI.

II Petere 1:4 Mme ka yone fela nonofo e kgolo eo, o re neile khumo le masego a a hakgamatsang a o a solofeditseng, jaaka tsholofetso ya go re boloka mo dikeletsong le mo boleong jo bo re dikaganyeditseng, le go re naya mokgwa wa gagwe. **[G2844 koinonos ■]**

JAAGA TSHOLOFETSO YA GO RE BOLOKA MO DIKELETSONG LE MO BOLEONG JO BO RE DIKAGANYEDITSENG, LE GO RE NAYA MOKGWA WA GAGWE.

(Megopolo ya me ka bosi — ela tlhoko go fa: O SETSE A FILE. Go setse go dirilwe. Nonofo ke ya gagwe, le tekanyo ke DILO TSOTLHE — sengwe le sengwe se se amanang le botshelo le bomodimo. Le gape ela tlhoko boikaelelo jwa ditsholofetso: gore o nne MOTSAKAROLO — koinonos (G2844, motsayakarolo), motho yo o abalanang, molekane — mo tlhologong ya semodimo. Modimo ga a fe kgakololo fela; o naya ka tlholego ya gagwe ka boyona. Bobodu jwa lefatshe bo kwa morago ga

motsayakarolo, mme tlholego ya semodimo e kwa pele ga gagwe. Ke mo godimo ga motheo ono go agilweng dikgato tsotlhe tsa lere.)

I. BOMODIMO BO OKETSWA KA GO DIRISA MASEGO — LOLWERE

A. II Petere 1:5 Mme go nna le dimpho tse, lo tlhoka mo gogolo go feta tumelo; lo tshwanetse gape go dira thata go nna tshiamo, le fa go sa lekana. Gonne lo tshwanetse go ithuta go itse Modimo thata le go bona se o batlang lo se dira.

LO LE NA LE TLHOAFALO YOTLHE, TLATSA TUMELO YA LONA KA BOMOLEMO + TLATSA BOMOLEMO KA KITSO.

B. II Petere 1:6 Gape, ithuteng go beela dikeletso tsa lona fa thoko gore lo tle lo nne pelotelele le tshiamo, ka boitumelo lo letla Modimo go tsamaya le lona. **[G2150 eusebeia ■]**

KITSONG BOITSHWARO + BOITSHWARONG BOPELOTELELE + BOPELOTELELENG TSHIAMO.

C. II Petere 1:7 Se se tlaa dira gore kgato e e latelang e kgonege, e e leng ya lona go itumelela batho ba bangwe le go ba rata, mme morago lo tlaa gola mo go ba rateng thata.

SE SE TLAA DIRA GORE KGATO E E LATELANG E KGONEGE + MME MORAGO LO TLAA GOLA MO GO BA RATENG THATA.

(Dikakanyo tsa me tsa botho — botlhale-jwa-Modimo ga se mogato o mathomo, le e seng o bofelo. O TLATSETSEWE. Tumelo, botho, kitso, boitshwaro, bopelotelele — mme kwa bopelotelelong tlatsetsa botlhale-jwa-Modimo: bo tla ka masego a a etelelang pele, mme masego a mangwe le a mangwe a gola a tswa mo masegong a a etelelang pele. Bongwe le bongwe ke mpho ya Modimo, ka gonne nonofo ya One e re neile dilo tsotlhe; le fa go ntse jalo, lefoko lengwe le eme kwa tlhogong ya tsotlhe: DIRANG KA TLHOAFALO YOTLHE, LO TLATSETSE. Mpho e e sa dirisiwang ga e tlatsetse sepe. Mme lemoga gore lere le ga le khutle mo botlhale-jwa-Modimong: kwa godimo ga jone go eme bopelonomi jwa bokaulengwe le lorato.)

II. BOMODIMO GO YA KGALALELONG — GALALETSA MODIMO

A. Mathaio 5:16 ➔ *read this in your Bible*

GALALETSA MODIMO KA DITIRO TSE DI MOLEMO.

B. Baroma 4:20 Mme Aberahame ga a ise a ke a belaele. O ne a dumela Modimo, gonne tumelo ya gagwe le tshepo di ne di nonofile, mme o ne a galaletsa Modimo, ka masego a, le pele ga a diragala.

[G1391 doxa ■]

GALALETSA MODIMO KA GO NONOFA MO TUMELONG.

C. Johane 15:8 Barutwa ba me ba boammaaruri ba ungwa thobo e kgolo thata. Mme go tlisa kgalalelo e kgolo thata mo go Rre.

TLISA KGALALELO MO GO RRE KA GO UNGWA THOBO.

D. I Bakorintha 6:20 Gonne Modimo o o rekile ka tlhwatlhwa e kgolo. Jalo dirisang bontlha bongwe le bongwe jwa mmele wa lona go galaletsa Modimo, ka gore ke wa one.

GALALETSA MODIMO MO MMELENG WA GAGO LE MO MOYENG WA GAGO.

(Dikakanyo tsa me tsa botho — ke ka ntlha yang go newa bomodimo? Lefoko le re bolelela: doxa (G1391, kgalalelo) ke kgalalelo e e BONALANG SENTLE — kgalalelo e e bonwang. Se thata ya One e se neileng ka teng se tshwanetse go phatsima kwa ntle. Jalo basupi ba bane ba dumalana: lesedi la gago le phatsima, mme batho ba BONA ditiro tsa gago tse di molemo, mme ba galaletsa Rraago; Aborahame — monna yo o bidiwang mo thutong e — o ne a nonofile mo tumelong, a NEELA Modimo kgalalelo; Rara o galaletswa ka go ntsha maungo a mantsi; mmele wa gago le moya wa gago ke tsa Modimo — mo galaletseng ka bobedi. Bomodimo ga bo newa go fitlhwa: bo newa go bonwa, gore Modimo a galaletswe.)

III. DILO TSE MO GO LONA, KGOTSA GO TLHOKA TSONA

A. II Petere 1:8 Fa lo ntse lo tswelletse sentle mo tseleng e, lo tlaa nonofa mo moweng lo bo lo nna le maungo le tiriso mo go Morena wa rona Jesu Keresete.

FA LO NTSE LO TSWELETSE SENTLE MO TSELENG E, LO TLAA NONOFA MO MOWENG LO BO LO NNA LE MAUNGO LE TIRISO MO GO MORENA WA RONA JESU KERESETE.

B. II Petere 1:9 Mme mongwe yo o palelwang ke go sala mekgwa e ya tumelo morago, ke sefofu, ebile ga a bone sentle, mme o lebetse gore Modimo o mo golotse mo botshelong jo bogologolo jwa sebe le gore

jaanong o ka tshela botshelo jo bo tiileng, botshelo jo bo siametseng Morena.

YO YO O TLHOKANG DILO TSE O FOFU, MME O LEBALE GORE O ITLHATSWITSWE MELATO YA GAGWE YA BOGOLOGOLO.

(Megopolo ya me — banna ba babedi ba eme fano. Mo go yo mongwe, dilo tse DI TEMA, mme di a ATLEGA — mme o ungwa maungo mo kitsong ya Morena wa rona. Yo mongwe o a TLHOKA — mme go tlhoka moo go mo fufatsa: ga a kgone go bona kgakala, mme o lebetse gore o tlhatswitswe mo dibeng tsa gagwe tsa bogologolo. Ela tlhoko gore go wa go simolola kae: e seng ka go latola, mme ka go lebala. O ne a lebala tlhatswo ya gagwe pele; go latola go tla morago.)

IV. DIRA GORE PITSO LE TLHOPHO YA GAGO E NNE TIISESE

A. II Petere 1:10 Jalo bakaulengwe ba ba rategang, dirang thata go supa tota gore lommogo le ba Modimo o ba biditseng le ba o ba tlhophileng, mme ga lo kitla lo kgotsa kgotsa lo wa.

TLHAGAFALELANG GO TLHOMAMISA PITSO LE TLHOPHO YA LONA → GA LO KITLA LO WA KE LE KA MOTLHA.

B. II Petere 1:11 Mme Modimo o tlaa lo bulela dikgoro tsa legodimo go tsena mo Bogosing jo bo sa khutleng jwa Morena le mmoloki wa rona Jesu Keresete.

KGORO E E NEILWEG KA BONTLE GO TSENA MO BOGOSING JO BO SA KHUTLENG.

C. Baroma 8:29 Gonne go simologa kwa tshimologong Modimo o ne wa ikaelela gore ba ba tlang kwa go one, ebile ka o ne o ntse o itse gore e tlaa nna bo mang, ba tshwanetse go nna jaaka Morwaa one, gore Morwaa one a tle a nne motsalwa pele mo bakaulengweng ba le bantsi.

E DIRIWA KA SETSHWANO SA MORWAA GAGWE.

D. I Petere 2:9 Mme ga lo a nna jalo, gonne lo tlhophilwe ke Modimo ka bo One, lo baperesiti ba Kgosi, lo boitshepo ebile lo a galalela, lo ba Modimo tota, tse tsotlhe e le gore lo tle lo supegetse ba bangwe ka fa Modimo o lo biditseng ka teng go lo ntsha mo lefifing go tsena mo leseding la one le le ntle.

[G1588 eklektos ■]

BILETWE GO TSWA MO LEFIFING GO TSENA MO LESEDING LA GAGWE LE LE GAKGAMATSANG.

(Megopolo ya me a botho — pitso ke ya Modimo: o itsile pele, o tlhomametse pele, o go bileditse mo lefifing go tswa. Le fa go ntse jalo, Petere a re, DIRA gore pitso ya gago le tlhopho e SIAME. Lefoko ke eklektos (G1588, chosen) — tlhophiwa, tlhophilweng, motlhophiwa: o LOSIKA lo tlhophilweng; itshepe ka natla gore e nne e siame mo go wena. Mme jang? FA O DIRA DILO TSE — dilo tsa sekala. Foo bokhutlo ga bo belaeasang: o TLA SE KE wa wa ka gope, mme kgoro e newa KA BONTSI. Mme motho o bileditswe gore a nne eng? Go bopiwa mo setshwanong sa Morwa wa gagwe, le go bolela dikgang tsa pako ya yo o mmiletsang.)

V. TEMOSO — BANNA BA GO SE BOIFE MODIMO BA TSENA KA SEKGWA

A. Juda 1:4 Mme ke bua ka ntlha ya gore Baruti bangwe ba ba senang bo-Modimo ba setse ba itshukunyeditse mo gare ga lona, ba re, fa re sena go nna Bakeresete re ka itirela go rata re sa boife kwatlhao ya Modimo. Tshenyego ya batho ba ba ntseng jalo e kwadilwe bogologolo gonne ba furaletse Mmusi yo e leng ene fela ka nosi Morena wa rona Jesu Keresete. **[G765 asebes ■]**

BATHO BA BA SENANG BO-MODIMO BA ITSHUKUNYEDITSE MO GARE GA LONA, BA FETOLA TSHGOFATSO YA MODIMO GO NNA GO ITIRELA GO RATA, BA FURALETSE MORENA.

B. Juda 1:12 Mme fa banna ba ba ikopanya le lona mo meketeng ya lorato ya phuthego ke dilabe tse di maswe mo gare ga lona, ba a tshega ba tsweletse pele, ba bohula ba ikatela dijo ba sa akanyetse ba bangwe ba tshwana le maru a a kgokgoediwang ke phefo mo lefatsheng je le omeletseng a sena pula, ba solofetsa go le gontsi mme go se na sepe. Ba tshwana le ditlhare tsa maungo tse di senang sepe ka nako ya thobo, ga ba a swa fela, ba sule mo go menaganyeng, gonne ba epolotswe gotlhe ka medi go fisiwa.

BA TSHWANA LE DITLHARE TSA MAUNGO TSE DI SENANG SEPE KA NAKO YA THOBO, GA BA A SWA FELA, BA SULE MO GO MENAGANYENG, GONNE BA EPOLOTSWE GOTLHE KA MEDI GO FISIWA.

C. Bahebera 6:11-12 Re eletsa thata gore lo tle lo amogele tuelo ya lona e e itekanetseng. (12) Mme ka o itse se se lo emetseng mo malatsing a a kwa pele, ga o kitla o lapisiwa ke go nna Mokeresete, le fa e le go tshwakgafala go tshwana le ba ba amogelang tsotlhe tse Modimo o di ba solofeditseng ka ntlha ya tumelo ya bone e e nonofileng le bopelotelele.

BONTSHA TLHOAFALO GO FITLHA BOKHUTLONG + KA TUMELO LE BOPELOTELELE RUA DITSHOLOFETSO.

(Megopolo ya me ka boutlwelo botlhoko — asebes (G765, boikepi) e kgatlhanong le eusebeia (G2150, bomodimo): go se tlotle, go se boife Modimo — bomodimo bo ganwa. Mme banna ba, ba kae? Ga ba kwa ntle, mme ba KA FA TENG: ba tsene ka tsela e sa lemogweng, mabala A MO DIJONG TSA LONA TSA BOTHO. Baya ditlhare tsa Jude kgatlhanong le lefoko la go isa maungo: Rara o galalediwa mo go ISA MAUNGO A MANTSI, mme tse ke ditlhare TSE DI SENA MAUNGO, tse dinngwe tsa tsona di swabang — di sule gabedi, di gogolwa ka medi. Ela tlhoko phodiso e e lebaneng le bone: ga se poifo fela, mme go tlhoka mafoko a mangwe TLHOKO E TSHWANANG, go isa BOKHUTLONG — ga se botswapelo, mme balatedi ba bao ba, ka tumelo le bopelotelele, ba ruañ ditsholofetso.)

MOLOMO WA BABEDI — GO BILWA GA GO A LEKANA; DIRA GORE E NNE PHEPAFADITSWE

A. Mathaio 22:11-14 Mme e rile fa Kgosi e tla go rakana le balalediwa, ya bona monna yo a neng a sa apara seaparo sa lenyalo (se a neng a se neetswe). **[G1588 eklektos ■]** (12) Kgosi ya botsa ya re, “Tsala, go diragetse jang gore o bo o le fano o sena seaparo sa lenyalo?” Mme monna a tlhoka karabo. (13) Hong Kgosi ya raya bathusi ba yone ya re, “Mo golegeng mabogo le maoto lo mo latlhele kwa ntle mo lefifing kwa go nang le selelo le khuranyo ya meno gone.” (14) Gonne ba le bantsi ba biditswe, mme ba se kae ba itshenketswe!

MME BA SE KAE BA ITSHENKETSWE.

B. Luke 13:24 “Kgoro e e yang legodimong e tshesane. Lekang thata go tsena mo go yone, gonne boammaaruri ke gore ba le bantsi ba tlaa leka go tsena mme fa mong wa ntlo a setse a tswetse kgoro, nako e tlaa bo e setse e fetile. Mme e tlaa re fa lo eme kwa ntle lo kokota lo re, ‘Morena re bulele,’ o tlaa fetola a re, ‘Ga ke lo itse’. Hong lo tlaa re

LEKA GO TSENA KA KGORO E TSHESANE; BA BANTSI BA TLA BATLA, MME BA TLA PALELWA.

(Dikakanyo tsa me tsa botho — baya tse pedi mmogo, mme letlolo le lennye le re rute. Mo go Mathaio, monna o TSENE ka teng — a bileliwa, mme a sena a tla mo lenyalong — le fa go ntse jalo o ne a se na seaparo sa lenyalo, mme o ne a latlhelewa mo lefifing le le kwa ntle. Mo go Luka ba bantsi ga ba tsene ka gope: ba BATLA go tsena, mme ba tla bo ba sa ka ba kgona. Go bidiwa ga go a lekana, le go batla ga go a lekana: seaparo se tshwanetse go bo se apere, mme kgoro e tshwanetse go lwelwa. Se ke lefoko la Kgosi ka boyona le le fa morago ga lefoko la Petere — lo dire ka tlhoafalo go tlhomamisa go biletswa ga lona le go tlhophiwa ga lona. Mme mola wa bofelo ke kakaretso ya gotlhe: ba bantsi ba BIDIWA, mme ba se kae ba TLHOPHIWA — eklektos (G1588, chosen), lefoko le le tshwanang le le kwadilweng ka losika lo lo tlhophilweng.)

C. Ecclesiastes 4:12 ↗ *read this in your Bible*

BABEDI BA TLA MO EMELANA + LOGOLE LO LO NANG LE MABOKO A MARARO GA LO KGAOGANYE MOTLHOFO.

MORITHI LE PHITLHELELO YA MORITHI — PITSO YA ABRAHAMA

Shadow Genesis 12:1 ↗ *read this in your Bible*

ABRAM O BILEDITSWE: TSWA, O YE MO LEFATSHENG LE KE TLA GO BONTSHANG.

Fulfillment Bahebera 11:8 Aberahame o ne a ikanya Modimo, mme erile Modimo o mo raya o re a huduge mo ga gabo a ye kgakala kwa lefatsheng le lengwe le o le mo solofeditseng, Aberahame a dumela. A tsamaya, a sa itse tota le kwa a neng a ya teng.

KA TUMELO ABERAHAME, ERILE A BILETSWA, A DUMELA, A TSAMAYA.

(Megopolo ya me — Moshe o bua ka pitso; lekwalo lona le bolela se monna yo o pitsitsweng a se dirileng ka yone: o ne a UTLWA, mme a TSAMAYA, a sa itse gore o ya kae. Modimo o rile, naga e ke tlaa go E BONTSHANG — raah (H7200, go bona) — mme a ise a mmontshe sepe. Sa ntlha ke go tsamaya, morago go bona. Fano ke pitso e e dirilweng ya nnete: monna yo o pitsitsweng o a tsamaya. Mme Aborahame yoo, a nonofile mo tumelong, o ne a naya Modimo tlotlo. Monna yo o pitsitsweng yo o utlwang o tsamaela kwa jong ya moletlo.)

KWALO

II Petere 1:11 Mme Modimo o tlaa lo bulela dikgoro tsa legodimo go tsena mo Bogosing jo bo sa khutleng jwa Morena le mmoloki wa rona Jesu Keresete.

KGOROELELO YA MO BOGOSING JO BO SA KHUTLENG.

Tshenolo 19:9 Mme moengele a nthaya mafoko a: “Go sego ba ba laleditsweng modiro wa nyalo ya Kwana.” Mme a tlatša a re, “Modimo ka boone o buile se.”

GO SEGO BA BA BILEDITSWENG MOLETLONG WA LENYALO WA KWANA.

(Megopolo ya me ya botho — nna fano ke thuto yotlhe ka mola o le mongwe: bomodimo, eusebeia (G2150, bomodimo), bo neetswe ke thata ya gagwe ya semodimo — sengwe le sengwe se se leng sa jona se setse se neetswe — mme bo tswa go okelediwa ka go dira ka tlhoafalo yotlhe, tshegofatso e le nngwe go isiwa go e nngwe, go fitlha Modimo a galalediwa mo ditirong tsa gago le mo tumelong ya gago le mo maungong a gago le mo mmeleng wa gago le mo moweng wa gago. Dilo tse mo go wena di go dira gore o nne le maungo; go tlhoka gone go go dira sefofu. Banna ba ba senang bomodimo ba tsene ka sekgukhu, e le ditlhare tse di senang maungo, ba sule gabedi — mme wena, dira ka tlhoafalo go tlhomamisa pitso ya gago le tlhopho, gonne go bidiwa ga go a lekana: seaparo se tshwanetse go apara, mme kgoro e lwelwe. Aborahame o ne a bidiwa, mme a utlwa, mme a tswa. Dira dilo tse, mme ga o kitla o wa gope; go tsena go tla go direlwa ka bontsi, mme go sego ba ba bidilweng mo moletlong wa lenyalo la Kwana — ba tla nna fa fatshe le Aborahame, monna yo o bidilweng yo o neng a utlwa. Tse ke dipolelo tsa boammaaruri tsa Modimo.)

TEKO YA GO ITLWAETSA

1. 2 Petere 1:3 — Nonofa ya gagwe ya bomodimo e re neile dilo tsotlhe tse di amanang le:

- a) kgalalelo le bomolemo
- b) botshelo jwa boammaaruri
- c) tumelo le bopelotelele

2. 2 Peter 1:6 — le go pelotelele:

- a) tshiamo
- b) bopelonomi jwa bokgaitso
- c) boikgapo

3. Johane 15:8 — Mo go se go tlisa kgalalelo e kgolo thata mo go Rre, gore lona:

- a) ba na le tumelo e e nonofileng
- b) go dira ditiro tse di molemo
- c) go ungwa thobo e kgolo thata

4. 2 Peter 1:9 — Mme mongwe yo o palelwang ke go sala mekgwa e ya tumelo morago, ke:

- a) sefofu, ebile ga a bone sentle
- b) bo se na tsala, le bo se ungwe
- c) e sa kgone go tsena

5. 2 Peter 1:10 — Gonne fa lo dira dilo tse, ga lo kitla lo kgotsa kgotsa lo wa.

- a) go rua ditsholofetso
- b) ga lo kitla lo kgotsa kgotsa lo wa
- c) go bona kgakala

6. Jude 1:12 — Ba tshwana le ditlhare tsa maungo tse di senang sepe ka nako ya thobo, ga ba a swa fela, ba:

- a) go fetelediwa ke diphefo
- b) latlhelwa kwa lefifing la kwa ntle
- c) go gogolwa go tswa metsong

7. Bahebera 11:8 — Ka tumelo Aberahame, erile a bidiwa go ya, a utlwa; mme a tsamaya:

- a) go fitlha mo lefatsheng le a neng a le bone
- b) a sa itse tota le kwa a neng a ya teng
- c) le losika lwa gagwe, le ntlo ya ga rraagwe

KARABO E NEPIEng: 1-b, 2-a, 3-c, 4-a, 5-b, 6-c, 7-b

KA MOKGWA O THUTO E E ARAGANANG KA GONA

→ Kafa loma lo simologang ka teng: Oketsa tumelo ya gago (2 Petoro 1:5) — mme tumelo e tla ka go utlwa, le go utlwa ke ka lefoko la Modimo (Baroma 10:17).

→ Kafa seaparo se newang ka gone: monna mongwe o ne a se na seaparo sa lenyalo (Mathaio 22:11) — mme monyaduwa a newa gore a apare lesele le lentle, le le phepa le le sweu: gonne lesele le lentle ke tshiamo ya baitshepi (Tshenolo 19:8) — seaparo le moletlo di eme mmogo (Tshenolo 19:8-9).

Kafa ba bidiwang ba fetogang ba tlhophiwa: ba bantsi ba bidiwa, mme ba se kae ba tlhophiwa (Mathaio 22:14) — le bao ba nang nae ba bidiwa, ba tlhophiwa, ba bile ba boammaaruri (Tshenolo 17:14).

→ Kafa go tsamaya ga ga aberahame go felang ka teng: o ne a tsamaya, a sa itse kwa a yang teng (Bahebera 11:8) — gonne o ne a lebeletse motse o o nang le metheo, yo mmopi le modiri wa ona e leng modimo (Bahebera 11:10).

Bontsi jwa leungo le le tshwarwang: ke ka moo rre wa me a galalediwang ka gone, gore lo tshole leungo le lentsi (Johane 15:8) — yo o nnang mo go nna o tshwara leungo le lentsi: gonne kwa ntle ga me ga lo kake lwa dira sepe (Johane 15:5).

→ Kafa bogosi bo newang ka teng: tseno e nayang ka bontsintsi mo bogosing jo bosakhutleng (2 Petera 1:11) — se boife, letsomane le lennye; gonne go itumedisa rraeno go lo naya bogosi (Luke 12:32).

SOURCES & CREDITS

Scripture: Open Tswana Living NT (CC BY-SA 4.0) — a redistributable edition, looked up exactly and never machine-translated.

Alternate chapter/verse numbering reconciled with STEP Bible TVTMS (CC BY 4.0).

Strong's numbering & original-language data: OpenScriptures Hebrew Bible (CC BY 4.0); STEP Bible.org — TAHOT/TAGNT/TBESH/TBESG (CC BY 4.0); Robinson-Pierpont Byzantine Majority Text (Public Domain); Strong's dictionary, 1890 (Public Domain).

Typography: Google Noto fonts (SIL Open Font License 1.1).

© SEE MORE JESUS · wanttoseemore.com — shared under Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0).